Чурапчыга күн тахсар !

САҺА ОЛОХ

Чурапчы улууһун хаһыата

ХАҺЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЬЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

12+

2018 сыл Олунньу 6 күнэ оптуорунньук № 9 (11465)

Новости Республики

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЯКУТИИ ПО ОБЪЕМУ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - 2017

Центральная группа

	Общая площадь	в т. ч. ИЖС	введено на 1000 человек населения
Мегино-Кангаласский	19 417	11 525	623,8
Чурапчинский	16 917	7 404	797,6
Хангаласский	14 323	10 485	437,1
Намский	13 966	11 028	566,8
Горный	11 192	9 051	930,3
Амгинский	11 093	8 089	661,2
Усть-Алданский	8 549	7 761	408,6
Кобяйский	7 570	1 767	603,3
Таттинский	6 087	5 716	370,3
ГО Жатай	3 549	3 549	382,7

5 654 семьи улучшили жилищные условия в Якутии – 2017 год

	семей
Жители аварийных домов	3434
Молодые семьи	1005
Дети-сироты	681
Строительство ИЖС	270
Отдельные категории граждан (вдовы ВОВ, ветераны, инвалиды, многодетные семьи)	296
Специалисты в сфере образования и здравоохранения	68

В Якутии 5 654 семьи получили господдержку по улучшению жилищных условий

В Республике Саха (Якутия) по итогам реализации государственных программ, механизмами по улучшению жилищных условий воспользовались 5654 семьи, наибольшее число из которых составляют жители аварийных домов, молодые семьи и дети-сироты.

По результатам 2017 года в Якутии перевыполнен план по достижению целевого показателя поручения из «майских указов» Президента России Владимира Путина – более 55% семей (целевой показатель – 45%) из числа желающих, уже улучшили свои жилищные условия благодаря механизмам государственной поддержки.

С учетом достигнутых показателей в сфере строительства Президент России дал поручения по повышению доступности жилья, прежде всего для молодых семей: «Мы вышли на такой уровень и обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую общенациональную задачу, а именно — в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей, молодых семей с детьми» - подчеркнул Владимир Путин.

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Кулун тутар 18 күнэ -- Россия Президенин быыбара!

Быыбарга диэри

40

КҮН ХААЛЛА

Глава Якутии поздравил с юбилеем певицу Анегину Ильину и подписал указ о присуждении ей Государственной премии РС(Я) имени А.Е. Кулаковского

2 ФЕВРАЛЯ Егор Борисов подписал указ о присуждении легендарной певице, народной артистке СССР и РС(Я) Анегине Ильиной Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени А.Е.Кулаковского.

Престижная премия вручена Анегине Егоровне за выдающийся вклад в развитие классического вокального искусства, плодотворную подвижническую общественную деятельность по сохранению и развитию духовной культуры народов Якутии, заслуги в воспитании и подготовке высококвалифицированных творческих кадров.

Добавим, что 3 февраля выдающаяся оперная певица, лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки, лауреат Государственной премии ЯАССР им. П.А.Ойунского, лауреат международных конкурсов вокалистов в Мюнхене и Праге, обладатель премии Ассоциации музыкальных театров России «Легенда», педагог, общественный деятель Анегина Ильина отмечает 75-летний юбилей.

В своём поздравлении Егор Борисов отметил самобытный творческий путь единственной в Якутии и в Дальневосточном федеральном округе народной артистки СССР, её вклад в культурное и духовно-нравственное развитие якутян, в их приобщение к шедеврам мировой классической музыки.

В репертуар Анегины Ильиной входили масштабные оперные партии Любаши в «Царской невесте» Н.А.Римского-Корсакова, Сузуки в «Чио-чио-сан» Дж.Пуччини, Кармен в «Кармен» Ж. Бизе, Кончаковны в «Князь Игорь» А. Бородина, Розины в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини и другие. Также Анегина Егоровна много времени и внимания уделяет развитию якутской народной музыки, фольклора. Невозможно переоценить и педагогическую деятельность Ильиной в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А.Босикова, подготовку будущих мастеров оперного вокала.

Егор Борисов подчеркнул, что трудолюбие, профессионализм и стремление к самосовершенствованию позволили Анегине Ильиной развить свой талант, достичь больших вершин в творчестве, заслужить уважение коллег и учеников, искреннее признание и любовь поклонников в Якутии, России и за рубежом.

egorborisov.ru

СӨ Бырабыыталыстыбатын отчуота

СЫАНАБЫЛ «ҮЧҮГЭЙ», СОРУК – ТҮМСЭРГЭ

Сылын ахсын үгэс быһыытынан ыытыллар Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатын отчуота Чурапчы улууһугар олунньу 1 уонна 2 күннэригэр ыытыллына. Бырабыыталыстыба делегацията бир дойдулаахтыы, Бырабыыталыстыба бэрэсэдэтэлин солбуйаччы М.Д.Гуляев салайан иллэ сырытта, барыта түөрт бөлөҕүнэн хайдыбан , барыа нэһилиэктэри хаттыыр.

Бастакы бөлөх Мугудай, Одьулуун, Хатылы нэһилиэктэригэр бастакы күн мунньахтары тэрийдэ. Иккис күн Хоптоҕо нэһилиэгэр сырытта уонна Чурапчы нэһилиэгэр отчуоту түмүктээтэ. Бөлөҕү М.Д.Гуляев бэйэтэ салайан иллэ сырытта. Маска Уорох министиэрин бастакы солбуйаччы М.Ю. Присяжнай, Дорообуйа хаһыатабыын министиэристибэтиттэн Дь.А.Чичахов, Мелиорация управлениетыттан М.И.Лоскин, ОДьКХ салаатыттан А.В.Готовцев, Баай – дуол уонна сир сыныаннаһыларын министиэристибэтиттэн А.В.Чичигинаров, Ветеринария управлениетыттан С.А.Сарыыев, Тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтиттэн Г.Н.Осипова, «Саха сирэ» хаһыат сурунаалын Р.С.Сибирякова сырыттылар. Бу бөлөх мунньахтарыгар Ил Түмэн депутата П.П.Пинигин сылдьан толору үлэлээтэ.

Улуус баанныгар А.Т.Ноговицын уонна үгүс тэриллэ салайаачылара арыаллыан, мунньахтарга кыттыыны ылыллар.

Дьон кэлиитэ нэһилиэктэр аайы олус үчүгэй буолла. Хонообур, Мугудайга – 77 киһи, Одьулуунна – 122 киһи, Хатылыга – 68 киһи, Хоптоҕоҕо – 123 киһи сырытта. Чурапчы нэһилиэгэр Бырабыыталыстыба түөрт бөлөҕө түмүллэн, толору делегацияннан үлэлээбит мунньаҕар 303 киһи сырытта.

Сыанабыл бу нэһилиэктэрэ барытыгар «үчүгэйдиэн» диэн быйыллан 100% куоластаана.

Дьон Саха Сирин Ил Дарханын, Бырабыыталыстыбатын ыытар үлэтин биһирээн, ситиһиилэри ыйан туран, махтал тылларын аналаан ойуулэрин, аналларын биллэрдилэр. Делегация кыттыылаахтарыгар, М.Д.Гуляевка иннинэ үлэлэригэр ситиһиилэри баҕардылар. Маннык аптах тэҥэн оторон туһаналлаах боппуростары ыйыстан, тута хоруй ылан, хлэбэй биибиттэрин, туһаммыттарын этиттэр. Туруорсар кыһалҕалара –нэһилиэк аайы сүрүннээн бир. Дьон тыа сирин ороҥ тарыбыт хаарбах дьиэлэрэ көҕөрүү, иннинэ ситимнэргэ холбонуу программаларга салгыы үлэлиллэриэн, онуоҕун сылдьыбыт уустук кыстык турарынан, чэпчэтиллэхэ бурдук кэлэн аттыыга тахсарын туруорустулар. Биирдиилээн нэһилиэктэр тутуу бөҕөлөрүүнүн боростуйуолуна киллэрэллэр. Сыл аҥын этиллэр туруорсуулар сылдьыбыт сиэхэ кайдыы нэлэмэн эмиэ аспыыннан бэлиэтэлэтиллэр. Хатылыылар уонна Одьулуунар кварталыай хочуолунай тутуулаах этиллэри киллэрэллэр. Гааны киллэриигэ Одьулуун, Чурапчы, Хатылы, Дирин бөҕүөлэктэрэ эмиэ бэлэмнэнэ тарыллар.

Михаил Дмитриевич түмүк тылынан бар дьоҥҥа, бир дойдулаахтарын түмсүүлэрэ буоларга, иннинэ үлэҕэ, быһаарыыларга күннэриэ бир сомоҕо буоллун, Чурапчы аҥын үрдүктүк аҕалаалларыгар ыҥырда. Чурапчылар Ил Дарханнаах уонна Бырабыыталыстыба политиканын ойуулэрин, сайдыан ньымаларын аспыта бэлиэтээтэ, дорообуйаны, ситиһиилэри үлэни баҕарда.

А. ЗАХАРОВ.

СӨ Бырабыыталыстыбатын отчуота

Правительство отчуотуттар иккис болоҕу Саха Өрөспүүбүлүкэтин Тыа хаһаайыстыбатыгар уонна ас-үөл политикатыгар министири солбуйаччы Николай Ильич Петров салайан ыытыа сырыытта. Болоччо Промышленность уонна геология министирин солбуйаччы Г. Е. Герасимов, Үп министиэристибэтин өрөспүүбүлүкэ эҥин казначейыстыбын департаментын салайаччытын солбуйаччы Г. А. Сивцев, айылҕа харыстабылын министиэристибэтин салайаччытын солбуйаччы Д. Н. Корякин, Архитектура уонна тутуу комплексын министиэристибэтин бырааппаахынна отдельын салайаччыта С. А. Сергеев, Экономика министиэристибэтин территориальный сайдыыларыгар департаментын салайаччытын солбуйаччы С. С. Борисова, Ветеринария департаментын ветеринарнай дьаһалларын тэриллэр отдельын салайаччы С. А. Саргылаев баалдар. Болох Болугур уонна Соловьев нэһилиэктэригэр сырыытта. Отчуокка улуус баһылыгын бастакы солбуйаччы А. А. Ноговицын салайаччылаах Чурапчы улууһун дьаһалтатыттан, тэриллэ салайаччылаах сырыыттылар.

Отчуоту Болугур, Соловьев, Чакыр, Халаар нэһилиэктэригэр болох салайаччыта Н. И. Петров оногло.

БОЛУГУРГА

Болугурга 103 киһи кыттыыны ылла. Бүтүүр сир границатын быһаарыыга, чаһынай дьон 50-са тобоҕо хотон тутуулаарыгар комуну оногуу, бөҕүөлүгэ халаан уутуттан кемускуур быһыты тутуу, „Сила Сибири" таас турбага аҕар сиригэр кэрдиллибит маһы туһаныы, гражданскай оборона туругар. Мындаҕаайы—Мырыла суолун тутуу, „Холбос" 100 сылыгар анаммыт тэрээһин бөлөхтөрүгэр ыйыталлар киирэн эпилистэннилэр.

Тыа эпилистэр дьон Болугур нэһилиэгин сайдыыларыгар туһунан программа ыытыллан, үлэ бара турарын бөлөхтөстүлэр. Сүөһү иитэр комплекс, Д. Д. Павлов хотуоспуйу ыһар хаһаайыстыбата таһаарыылаахтык үлэлиллэрин эттилэр. Сибээс мөлтөөбүн этэн туран, интернет сибээһин киллэрии, пенсиялыы үрдэтии, тыа хаһаайыстыбатын кадрларынан хаамчыйыы бөлөхтөрүн туруорустулар.

Н. Г. Михайлов 2019 сылга Болугур нэһилиэгэ торуттэммитэ 380 сылы туолларынан, саҥа оскуола тутуутун түргэтэтэр сыалтан сыбаайбатын түмүрүгэ Правительство комолоһоруттэр кордьесто. Мэччирэҥ кэнэтиигэ хоруна оторуутуттар бөлөмтө уурулларга наадатын бөлөхтөстүлэр. Аммаҥын уу кэлтэҥнэ, намыһах сиргэ турар дьиэлэри ыларынан, быһыт оноһуутуттар үлэни түргэтэтэргэ туруорустулар.

СОЛОВЬЕВКА

Соловьев нэһилиэктэр сүөһү, сылгы иитиитигэр грант ылыыллыбыт ханнык ирдэбиллэр туралларын, суол оноһуутун, хотуҥаны кэҥэтии, сылаҕа үрдэтиигэ, өрөөһүн, почта үлэтин, онтоволоокону киллэрии, үүт сыанатын бөлөхтөрүгэ киирэн эпилистэннилэр.

Олохтоохтор нэһилиэк киинэтэн ыраах олороруттан, баһаарган сэрэхэтэх буолуттуттар ураты бөлөмтөнү уурарга, суол оноһуутуттар, айылҕа харыстабылыгар, киин хонуолунай оромуоттуттэр, үүт тутуллар сыанатын үрдэтиигэ санааларын этилэр. 87 киһи кыттыыны ылла.

А.Н. Христофоров ыраах сылгар Соловьев нэһилиэгэр, киһи ыарыйдаҕына, суһал комону ыыталар кыахтара суоҕун болдьоҥнуу. Киинтэ ыарыйдаҕына, суһал комону ыыталар кыахтара суоҕун болдьоҥнуу. Почта илдьэргэ үчүгэй туруктаах, саҥа массыына наадатын этэ. „Почта суууччага эбэх өнөҥү оногор. Биилэтин нэдиэлэҕэ үстэ эрэ үлэлиир буолла, хамнастарын сарбыйбыттар. Маны көмөрүүгэ Правительство комолоһуоҥ наада",—диэтэ.

ХАЛААРГА

Халаар нэһилиэгэр хамыыс хойутаһыылыгар, таас ситимин киллэриигэ, Уорҕа, Бүтэйдэх суолларын өнөһуутуттар, тимир суол кэлиитигэр, устуу-уоннары уонсай дьиэлэри хаамчыйыыга, бөҕүтаһын болдьоҕор, чаһынайга электроуот линиятын тардыыга, почта үлэтигэр, ортоһуннаах бөлөхтөрүгэ остар киирэн эпилистэннилэр.

Тыа эпилистэр нэһилиэккэ таас киириитигэр ыалы барыстын хаһан үлэлэтиэх, эгэр специалистар олорор дьиэлэри туттуга, соҕуруу нэһилиэктэр Дьокуускайга сырыыларын хаамчыйар иниэктэн Бүтэйдэх суолун оноруурга, үүтү эти туттараачыларга үлэ ыстаһын аҕаарга, сир оноһуутуттар, уулу хаһаанныыга быһыы оноһуутуттар, кыра тиэхиньиэстэри сатыыр чаһынан хаамчыйыыга, „Тыа сирин механизаторын күнэ" бырааһынныык олохтоноруттар санааларын этилэр.

ЧАКЫРГА

Чакырга Улук Илин гектарга, уматык сыаната үрдээһиниэр, хамыыс арааста ыыталыыллар, электроуот линиятын сатардыыга, саха сүөһүтүн иитиигэ, бороҕуукуйаны баттарыыга, оскуола тутуутуттар, почта үлэтигэр, ортоһуннаах бөлөхтөрүгэ киирэн эпилистэннилэр.

Тыа эпилистэр Минньигэс, Эбэ сайылыктарыгар электроуот киириитигэр үлэлэтэргэ, сахалар олорон таһаарыыбыт; эпиин-үүтүүт ороспүүбүлүкэ тас оттуулар аппыыктарын сиппиэргэ, таас оскуола тутуутуттар санааларын үлэлиилэр.

В. К. Еремеева өр сыл ыра оноспубут Хайахсыттан Чакырга диэри кэтэр суол оноһуллубутунан, таас ситимэ киирэн эрэриигэ, Правительствоҕа комолоруон ыйын махтанна. Баһылыктаан үлэлэбит, нэһилиэк сайдыыларыгар улахан үлэни ыытыт Т. В. Адамоваҕа нэһилиэк дьонун аатыттан махтанна. Саҥа оскуола тутуутуттар Правительство комолоһоруттэр эрдэриэн биллэриэ.

Нэһилиэктэр ахсын Правительство отчуота улахан бэйиэбинэ ыллы. Дакылаат кэмигэр хастыыта эмэ ыытыс тыаһынан доҕуһуоллаанна. Үлэ үчүгэйдик сыаналанна.

Алексей СЛЕПЦОВ.

СӨ Бырабыыталыстыбатын 2017 сылгы үлэтин отчуотуур III-с болоҕо олунньу 1-2 күннэригэр Бахсы, Алаҕар, Хайахсыт, Болгоно нэһилиэктэригэр сырыытта. Болоҕу СӨ баайга-дуолга уонна сир сыһыаннаһыылларыгар министири солбуйаччы М.В. Никифоров салайан ыытыа сырыытта. Кыттыыны ылыллар: СӨ гражданскай уонсастыба институтун сайыннарыыга министирин солбуйаччы А.П. Матвеев, СӨ предпринимательствоҕа уонна инвестиционнай сайдыыга министирин бастакы солбуйаччы А.Ю. Кириллов, СӨ сыанаты уонна тарыыбы хонтуруоллуур Государственнай комитет управлениетын салайаччытын солбуйаччы С.П. Васильева, СӨ энергетикаҕа уонна олох-дьаһах хаһаайыстыбатын, баай-дуолт бөҕүтүүстарын үпкэ, экономикаҕа департаментын салайаччытын солбуйаччы Н.Н. Петрова, СӨ үпкэ министиэристибэтин суолта уонна тиэхиньикэҕэ хаһаайыстыбатын, промышленноска отдельын салайаччытын солбуйаччы И.В. Элвков, СӨ сибээс уонна информационнай технологии министиэристибэтин департаментын кылаабынай специалиһа Д.С. Васильев. Улуус дьаһалтатыттан баһылыгы үп уонна инвестиция бөҕүтүүстарыгар солбуйаччы И.К. Матвеев, улуустаҕы культуура управлениетын начальника Д.Д. Попов, үөрэх управлениетын үөрэх уонна тэрийии отдельын начальника И.Г. Винокурова, социальнай хаалта управлениетын специалиһа О.Г. Баишева сырыыттылар.

БАХСЫГА

Бахсы нэһилиэгэр отчуоту 52 киһи иилиттэ. Олохтоохтор эбэх оборуоох ыалы дьиэнэн хаамчыйыы, улуустар икки ардыларыгар айан толоҕуран, спортивнай саала тутуллуутун, туттуллубут объект өрөмүөнүнэхтэх болдьоҥун, активированнай күнү нэһилиэктэриттэн туоҕунан хонтруоллаһыыны, почта үлэлиитин хамнаһын үрдэтии, лизинг; ветеринарнай оно толоҕурун туһунан ыйыталастылар. Этилэргэ туспах министиэристибэлэр олохтоох нэһилиэннэри кылары сотору-сотору тахсан көрүүлэриэхтэригэр, эт-ас регламеннаах хонтруоллуулларыгар, торообут торут тыыла сыһыан болҕомтолоох буолуттуттар, торут үлэстэри тарҕатар учууталларга бириэмийэ олохтуулларыгар, нэһилиэккэ баһаарынай дело аһалларыгар, суол-ииис оноһуллуттуттар санааларын тэриллэр.

АЛАҔАРГА

Алаҕар нэһилиэгэр отчуокка 86 киһи сырыытта. Саҥа тутуллубут кулуун бөҕүтүүстүн туох балачча эмэ үчүгэй ыйытыы туруорулунна. Оту тэнэ: космодром ракетатын тобохторо нэһилиэннэҕэ дьайыыларын, "Ватсат" ситимин новуо тарҕаммыт химическай собуот Саха сиригэр тутуллара сыҥнэйэн-кырдьыгын, Дьокуускайдаҕы ГРЭС-2 нэһилиэннэҕэ туһалын, оттуур хотуҥалары таһаарыыга туох үлэ ыытылларын, нэһилиэннэҕэ кыммат арааттыгар туох комо корулларын, эдэр специалистар олорор дьиэлэрэ, оҕо үүтүн квартыранан бэриллэр кэмэйэ тоҕо үрдэтиллэтин, сылгы эбии аҕыйыгар комо корулуннуун, пенсия эбиллиитигэр, тыа хаһаайыстыбатын новуо тиэхиньикэни аҕыйаһыыга туох субсидия корулларын, киинэн иитии бөҕүтүүстүн хонтруоллаа ыыллы о.д.а. Этилэргэ Прокуратура ирдэбиллэрин толоруута оскуолаҕа улуус оттуттан үбүнэн комо эрэйиллэрин, муоста оноһуллуутун, уулу хаһаанны, быһыт оноһуллуутун, заправка тутуутун, улахан хонуолунай үлэҕэ киириитин туруорустулар. Итини таһынан Бырабыыталыстыба бөрөсөдөтүгэр Е.А. Чекин аттыгар нэһилиэк баһылыга Н.Н. Попов Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылаахха, аатырбыт артиллерист Г.Д. Протопопов торообутэ 108 сылынан Россия Геройун аатын иитэллэриэхтэригэр оссо тоҥул туруорсаллардын биэрэргэтэр суруту туттарда уонна саҥа уйуйан дьиэтин тутуллуутун туруоруста.

ХАЙАХСЫККА

Хайахсыт нэһилиэгэр 54 киһи мунньахха сырыытта. Олохтоохтор нэһилиэк генпланын оноруурга субсидия, эбэтэр үп корулуннуун, саха сүөһүтүн Илин Энэр улуустарга иитии тоҕо кылаабынын, интернет ситимин тардыллыытын, үөрэх толоруо сылтан-сылы ааҕы

үрдэтиигин, чаһынай ыалга уот толоруо хаһан чэпчиириэ, Абалаах суолтар тимир турба уурулуутун, оскуола тутуллуута хаһан саҕаланарын туһунан туоһуластылар. Этилэргэ В.В. Бэлэдьонов торообутэ 80 сылынан аҕал хамыыһыйаны тэриллэргэ уонна лабораторияны дьиэтин туттарарга тус санааларын этилэр.

БОЛГОНОҔО

Болгоно нэһилиэгэр отчуот саҥа тутуллубут оскуола спортивнай саалатыгар ыытыллыбыт. Маны 82 киһи кэтэн хаалыта тоҕо үрдэтиллэтин, саҥа хонуолунай тутуллуутун, үүт хомунаальнай оноҕо чэпчиириэн туһалын, уматык сыаната тоҕо үрдүүрүн, эдэр специалистары үлэлэтэн тоҕо комиэр кэлбэтин, Чурапчы нэһилиэгин иниэстэри суол оноһуллуутун, Олуолго оруһу туоруур муоста хаһан тутуллара быыаннаҥнарын, малай ааннаах сайдыыларын, оттуур хотуҥалары бөҕүлөхтөрүн туһунан ыйыталастылар, киирдилэр. Этилэргэ, туруон тэлиматтах интернет тарыллыытын, сэрии сылын оборуттар пенсия эбиллиитин, Кыдыл учаастаын суолун оноруурга, быһыт тутуллуутун, оскуола спортивнай саалатыгар саҥа инвентарь бэриллиитин туруорустулар.

Түмүгэ түүрт нэһилиэк СӨ Бырабыыталыстыбатын 2017 сылгы үлэтин буоллаҕа барыы 100% соҕотоҕунан сыаналаннылар.

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.

СӨ Бырабыыталыстыбатын отчуота

СӨ Правительствотын тордус отчуотуур болоҕо олунньу 1 күнүгэр Кытаанах, Арыылаах, олунньу 2 күнүгэр Сылаҥ, Толбой нэһилиэктэриигэр сырыытта. Болоҕу СӨ тас сибээһэ департаментын салайаччы Владимир Николаевич Васильев сүрүннэтэ. Болоххо СӨ үлэҺэ уонна социальнай сайдыыта министиэрин солбуйаччы И.П. Никифоров, СӨ суотта управлениетын салайаччыта Б.И. Романов, СӨ ис политикаҕа департаментын старшай референсэ В.В. Рязанскай, СӨ нэһилиэннэ дьарыктаах буолуутугар Государственнай комитетын отдельун салайаччы А.И. Позднякова, СӨ "Норуот айылҕатын уонна социальнай-культуурунай технологиялар дьиэлэрин" тэриллэрин къаабынай методика А.Н. Корякин, СӨ дьиэ-кэриэс уонна ыччат политикатын министиэристибэтиттэн И.А. Иванова кэлэн, нэһилиэннэ туруорсар боппуруостарын, этиилэрин иҥиннилэр. Чурапчы улууһуттан делегацияны улуус депутаттарын Сэбиэтин бэрэсэдэтэлэ Я.П. Охонешников салайан иитэн сырыытта.

В.И. Васильев аастыт 2017 сылга ороспуубулукэҕэ ыытыллыбыт үлэ бары хайыстыларын хабан, сиҥилин отчуоттаата.

КЫТААНАХХА

Кытаанах нэһилиэктэр отчуоту истэ, барыта 70-са киһи кэпсиит. Олохтоохтор сүрүн туруорсар боппуруостара – оскуола туһугун тэриллэрин буолар. Бу күн Правительство хамыыһыйата оҕолор уоруоҥ сылдьар усулуобуйаларын биэсибиттэрэ. Онтуоха бу боппуруос тахсан турбакка, ереспубулуо да, улуус да итиннигэ туһуламмыт үгүс оруттэах үлэни ыыта сылдьарын иҥиннэрдилэр. Аҕыйах сылынан оскуола туттуллан, олохтоох кирдэрин эрэнэрдилэр. Бойдуоктан иҥэн баар күүстү диригэтии үлэлии, суотту салгыы оҥоруу, ороҥуоннаах, оптоволоконо сибээһин кэлтэрии, баҺаарыынай часка бириҥ шаны көрүү, социальнай суоттаах туттуулар эрэлбиттэрин этиилэр, маньыка туһуламмыт үлэни-хамнаҺы тэрийэллэриэр туруорустулар. Кытаанах олохтоохторо бириҥ сомоҕо буолан норуот күүҺүнэн спортивнай саала тута сылдьалларын, онно эбии үп көрүлүөҕэ наадатын иҥиннэрдилэр. СӨ Правительствотын отчуотуттар туруорулуубут боппуруостарга эпиэгэ сылдьа бириҥ хамыыһыйа, анаммыт курдар кэлэн үлэлэриэхтэрин этиилэр. Онноҕуна үлэ тэлимнэхтик ыытылыа, түмүктэх буолуо диэн саныыллар этиилэр. Улэни үчүгэйдик сыаналаабыттар.

АРЫЫЛААХХА

Арыылаах нэһилиэктэр 65 киһи кытыыны ылла. Бийыл ыытыллыахтаах И.Н. Винокуров тороҕуттэ 125 сылыгар анаммыт үбүлүйдэх дьаһалларын тэрийиигэ үгүс боппуруос кирдэ. Таҥара дьиэтин ороҥуоннэһиигэ үлэ ыытыллыахтаабын этиилэр. "Илин Энэр улуустары уулаһын" программанан ыытыллан испит турба тарыллыбын боппуруоһа тоҕолохтоон турарын туоһуластылар. Сэтээрэ сылдьыбын үрдэтиигэ тыа хаһаайыстыбатын үлэлиэр уустуктары үөскэтэрин, күүҺүнү өттүгэр суоту грейдердоһун сиҥэ ыытыллыахтарын түмүгэр айаннаа мэһэйи көрсүллэрүн этиилэр. Нэһилиэк сүөһүтүн-сылгытын ахсаана сылдьа эбиллэн иҥэр, онно ветеринар штата суоҕунан, кэлэ кыһалҕалар үөскүүлэриэн биллэрдилэр. СӨ тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэлиэр нэһилиэктэргэ аннаан үлэни кэтэр ветеринардарга анал программаны олохтуулаарыгар этии киллэрдилэр. Онно тэҥэ сана фельдшерскэй пуҥнары тууга саныыллар үлэҺиннилэр. Быйыллы отчуоту истэн баран, 100% үчүгэйдэн сыаналаатылар. Биирдиилээн специалистары кытта көрсөн, туһаннаах боппуруостарыгар хоруйдары ылылыннар.

СЫЛАНГА

Олунньу 2 күнүгэр СӨ Правительствотын отчуота Сылаҥ нэһилиэктэн саҕаланна. Отчуоту истэ 77 киһи кэпсиит.

Ф.Ф. Иванов сана оскуола үлэҺэ кирдэтиэн, нэһилиэннэ аҕыстан мэхэльин биллэрдэ. Кини салгыы, сайдыылаах ком ирдэбилин, үлэҺэ-хамнаска аналы технология улахан суоллаах ыытарын этэн турар, интернет сиэмэ мэтэҕүн, үлэҺэ мэһэйдэри үөскэтэрин этэ. Оптоволоконо сибээһэ нэһилиэкэ кирдэрин күүгэллэрин биллэрдэ. Участковай больница сэбиэдиссэйэ инфарктабыт, инсультабыт дьоннуо анаммыах реабилитационнай кинин илин энэр туттуларыгар этии киллэрдэ. Онно таҥыллан дьиэлэр тьмныы буолан, оҕолор дорообуйаларыгар охсорун болжаатылар. Олохтоохтор Правительство отчуотун истэн баран, үчүгэйдэн сыаналаатылар.

ТӨЛОЙГО

Толбой нэһилиэктэр 65 киһи кытыыны ылла. Нэһилиэннэ ордук тыа хаһаайыстыбатын боппуруостарын туруорута. Ол курдук сылгы ыытыгар уустуктардан тураллар, эбии аҥылыкка, оско комо көрүлүүгүн туоһуластылар, тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиир штатларга ИЖС программатыгар киирии ирдэбиллэрин, оттуур сир кыраныысын оптоҺуннаа мобильнай бириэмэлэ тэриллэрэ комо көрүлүүгүн, сир оптоҺуутун, күрүө туттуутун, хотуттан кэлэр балык сыанатын хонтуруоллаабын уолдьыйыылар киирэн эпиэгэлиэхтэр. Ороспуубулукэҕэ онкологическай кинин туттуута хаппык таҥымна тиийбитин, Программаҕа киирбитин ыытыллыбыт туттуута боппуоҕар түмүктэхтэрин туруорустулар. Этиилэргэ бойдуоктан иҥэн сүөһү күүн кыгыытыгар тутуллубут дьиэлэр сирдэрэ сиппибитинэн, программа оторон үлэ ыытыллыбыттар этии киллэрдилэр. Аҕыйах сылларыгар тутуллан киирбит сана хонуулуунай сирэ хамсаан, обеспы аҥын сирэ көҥүү боппуруоһун туруорустулар. Толбой үбүлүйдэхтэх ыыааҕа аастыт сыл үрдүк таҥымнаахтык тэриллэн ыытыллыбыттар маҥаларын биллэрдилэр. Бир дойдуулаахтара И.Н. Аммосов кэлэн дьоннар-сэргэлэр кэлэ боппуруостарга хоруй биэрэн, испит көмөтүнэн ыытан, бир сомоҕо буолан үүнүннүгэр ыытыллыа. Олохтоохтор Правительство аастыт сылаабы үлэтин үчүгэйдэн сыаналаатылар.

Нарыына БУРЦЕВА.

Улууска – бу күннэргэ

Олунньу 2 күнүгэр Сталинградтаабы кыргыҺы тумүктэммитэ 75 сылын туолла. Историяҕа суруллубутунан, бириэмэ улууспутугар онно 28 буойун кыттыбыта, 200 күн устата ыытылыбыт хаан тохтуулаах кыргыҺыыга үүгүтэрэ сырдык тыыннара быстыбыта.

Хорсун буойуннарбыт албан аатгарыгар сүгүрүйэн

Аҥырбыт артиллерист Г.Д. Протодьяконов дьоруойдуу быһыыта умнуллубат.

Бу күн Улуу Кыайыыга анаммыт комплекска бириэмэ эйэлээх олохтут туһугар турууласпыт, хорсунук сэриилэспит биир дойдуулаахтыт албан аатгарыгар сүгүрүйэн, сибэкки дьорбогун уурдулар. Бу дьаһалга СӨ Правительствотын бэрэсэдэтэлин солбуйаччы М.Д. Гуляев, улууспут баҺылыга А.Т. Ноговицын, улуустааҕы бэтэрээннэр сэбиэлэриэ бэрэсэдэтэлэ М.Н. Матвеева, Сталинградтаабы кыргыҺыы этэриэ бэрэсэдэтэлэ М.Н. Матвеева, Сталинградтаабы кыргыҺыы кыттыылаахтарын оҕолоро, сиэннэрэ, аймахтара уола кыттыылар, оччотооҕу кэм историятыттан ахтан-саныан ыыллылар.

"Ким да умнуллубат; туох да умнуллубат." Аҕа дойду Улуу сэриитигэр сибээскэй буойуннар хорсун быһыылларын үүнэр кэлэҕэ умнуо суохтаах, кинилэр аатгарын үйэтитэр ыытык иэстэх.

Анна ЗАХАРОВА.

Уголок здоровья

Профилактика рака кожи. «информирован, значит, вооружен; Вооружен, значит защищен»

Рак кожи является самым из наиболее распространенных опухолей. В последние годы в общей структуре онкологической заболеваемости населения России злокачественные новообразования кожи занимают 2-е место (11,9до 13,4%). Стандартизированные показатели заболеваемости составляют среди мужчин 25,6, а среди женщин -22,6 на 100000 населения. На территории бывшего СССР опухоль чаще встречается на юге Украины, в Молдове, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Ростовской области. Заболеваемость раком кожи в последние годы возросла на 30%. Темп прироста соответствует общему росту заболеваемости злокачественными опухолями.

Предрасполагающие факторы.

Наиболее важных фактором, способствующим возникновению рака кожи, является длительное облучение солнечными лучами ультрафиолетового спектра. Рак кожи может развиваться под влиянием радиоактивного излучения. К возникновению опухоли может привести длительное термическое воздействие и обширные после ожоговые рубцы. Профессиональными вредностями, способными вызвать рак кожи, является контакт с мышьяком, смолами, дегтем, сажей.

Риск развития рака кожи повышается в пожилом возрасте, при наличии иммунных и генетических нарушений.

Чувствительность кожи к солнечному свету зависит от ее типа. Согласно Фицпатрику по чувствительности к солнечному свету различают 6 типов кожи.

1 тип - белая кожа, веснушки, рыжие волосы, голубые глаза.

2 тип - не склонная к загару кожа без веснушек.

3 тип - склонная к загару кожа, темные волосы, карие глаза.

4 тип - смуглая кожа средиземноморского типа.

5 тип - очень смуглая кожа (например у индейцев).

6 тип – черная кожа (у африканцев).

Обычно рак кожи возникает под действием лучистой энергии солнца у лиц со светочувствительностью кожи 1 и 2 типа, с трудом загорающих и легко получающих солнечные ожоги. В регионах с высокой инсоляцией раку кожи обычно предшествует солнечный кератоз.

Предраковые заболевания.

Рак кожи, как правило, развивается на фоне предшествующих изменений кожи. Облигатным предраковым считается пигментная ксеродерма, болезнь Педжета, болезнь Боуэна и эритроплазия Кейра. Облигатный предрак кожи встречается редко, развивается медленно, но всегда превращается в рак.

Факультативным предраком являются хронические дерматиты, длительно незаживающие раны и язвы, хронические дистрофические и воспалительные процессы.

Профилактика.

Мерами профилактики рака кожи являются:

Защита лица и шеи от интенсивного и длительного солнечного облучения, особенно у пожилых людей со светлой, плохо поддающейся загару кожей.

Регулярное применение питательных кремов с целью предупреждения сухости кожи.

Радикальное излечение длительно незаживающих язв и свищей.

Защита рубцов от механической травмы.

Строгое соблюдение мер личной гигиены при работе со смазочными материалами и веществами, содержащими канцерогены.

Своевременное излечение предраковых заболеваний кожи.

Рак кожи возникает преимущественно на открытых частях тела, более 70% опухолей развивается на лице. Излюбленными местами расположения опухоли является лоб, нос, углы глаз, височные области и ушные раковины. На туловище опухоль возникает в 5-10% с той же частотой рак кожи поражает конечности.

Лечение.

При раке кожи применяют лучевое, хирургическое, криогенное, лазерное и лекарственное лечение, а также их комбинации. Выбор метода лечения зависит от локализации, формы роста, стадии и гистологического строения опухоли, а также от состояния окружающей кожи. При распространении рака на голове и особенно на лице необходимо учитывать косметические последствия лечения, что однако не должно снижать требований к радикальности лечения.

А.Е. ЗАХАРОВ,
Врач хирург-онколог Чурапчинской ЦРБ.

ЭҺЭРДЭЛИИБИТ!

Курук өйдүүр-саныыр, улахан ньоолуур, уҥаахтык, убаастыыр кыайыыларыгар—маспаҕа бэтэрээннэргэр, Судаарыстыбаа Бырабыыталыстыбаа, улуус үгүс наҕараадаларын кавалерыгар ***Семен Семенович ЕГОРОВКА****, ыныгы 80 сааскар уҥаламмат кэрэ-бэлэм кэрдиис кэмнэрэн, иэдэс ньаанньах ыҥырах эҕэрдэбитин, үрдүкү алгыстыбын тиэрдэбит!*

Орто туруу бараан дойдуга эр киһи буолуу төрөөбүккэн, ыал буолан, оҕо тэрийэн, ыччатыгын таҕыстыбайан, дьон аҥхаатын, бэчэҥэ диэри күүс-кыах буолан сылдьарыҥ, олох кыайыыларын эрдэхтик туоруоҥ, ыныгы саастаах этэҥнэ уҥаламмаккар буолу барыыбытыгар үтүө холобур буолаҥ. Үйэ чэпчэрэ кэм устата маспаҕа чэпчэкитэ суох үлэлээн аҕаатын, дьонуҥ-сэргэҥ, төрөөбүт дойдуҥ туһугар үгүс сыраҕын ууруннуҥ, күүскүн-уохтун биэрбиккэр, улуус социальнай алмаҕар дьоҥҥа кыаллыбакка кыгырбыккын биһиэн уонна үүнэр көлүөнэ үлэлиитигэр үрдүктүк сыаналаабыт! Эн убаастабыллаах иэдэс сылдьыҥын, субэй-аҥаар ыйаа мунуурга суох мактанабыт.

Убаастабыллаах Семен Семенович, ыарыы ыыппыстатын, дьон-дьаҥах хаалы хаалтын, үтүө ырыаҥ туруоҥ, саалаабытыҥ сиэтэ түрдүн, оҕолоруҥ, сиэнэриҥ, аймах-биэс дьоҥуҥ тиэмэлэриэгэр үйдэрэн, бар дьоҥуҥ иэдэс сылдьыбыттарыгар кыаллыгын, оссо да уҥуохтук, дьоллоохтук олоруоҥ баҕарабыт!

Эҕэрдини кытта Россия ИДьМ Чурапчы улууһугар отделын бэтэрээннэрэ, пенсионнардара.

БИЛЛЭРИИЛЭР / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Василий Васильевич Дмитриев аҥыгар бэриллибит бэйиэннай билиэт сүлпүтүнэн, дьиэҥ суоҕунан аҕыйыллар.

Чурапчы нөҥүлүөгүн олохтоохтор, күндү тапталлаах ийэтэ
СТЕПАНОВА Агафия Егоровна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, кийиппитигэр Татьяна Петровнаҕа, бырааппытыгар Егор Николаевичка, оҕолорутар, Татьяна бииргэ төрөөбүттэригэр, чугас аймахтарыгар дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Красильниковтар, Чурапчыттан, Хатылыттан Новгородовтар, Сунхалыровтар.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:
- Үлэ, тыыл бэтэрээнэ, норуот маастара Степанова Агафия Егоровна ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, оҕолорутар, сиэнэригэр, хос сиэнэригэр Степановтар, Поповтар, Чириковтар.
- Тапталлаах ийэтэ, үлэ бэтэрээнэ, Чурапчы нөҥүлүөгүн олохтоохтор, норуот маастара Степанова Агафия Егоровна ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, кыыһыгар Належда Петровнаҕа, бииргэ төрөөбүттэригэр уонна бары аймахтарыгар 1982 сылааҕы 10-с "б" кылаас оҕолоро.
- Хаҥаартан төрүттээх Чурапчы нөҥүлүөгүн олохтоохтор, үлэ, тыыл бэтэрээнэ, норуот маастара Степанова Агафия Егоровна ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, оҕолорутар, сиэнэригэр, хос сиэнэригэр, кийиппитигэр, күүгэттэригэр, сиэнэригэр, аймахтарыгар Хаҥаартан Матвеевтар, Андросовтар.
- Чурапчы нөҥүлүөгүн олохтоохолорут маастара,күндүтүк саныыр эдэйиэ Степанова Агафия Егоровна ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, балтыгар, "Саҥа олох" редакция бэтэрээннигэр Мария Михайловна Дьячковскаяҕа "Саҥа олох" редакция коллектива, бэтэрээннэрэ.
- Ыҥырыллыыр эдэйиилэрэ,үлэ, тыыл бэтэрээнэ, норуот маастара Степанова Агафия Егоровна ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, оҕолорун дьиэ кэргэттэригэр—Сергеевтарга, Степановтарга, Новгородовтарга, Поповтарга, кыыһыгар Належда Петровнаҕа Мыҥдаҕаайыттан Дьячковскайдар, Дьокуускайтан Захаровтар, Дьячковскайдар.

Күндү кэргэним, аҕабыт, оҕобут, бырааппыт, Чурапчы нөҥүлүөгүн олохтоохо
ГЕРАСИМОВ Дьулустан Эдуардович
бу дьыл, олунньу 4 күнүгэр сохуччу олохтон туораабытын бары аймахтарыгар, билэр дьоҥутар дириҥник курутуйан туран ыытыннэрэбит:

Кэргэн, оҕолоро, ийэтэ, эдэйиэ, күүгэн.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:
- Күндү бырааттара, убайдара, Чурапчы нөҥүлүөгүн олохтоохо Герасимов Дьулустан Эдуардович сохуччу олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Лариса Степановна Петроваҕа, уолаттарыгар, ийэтигэр Вера Трофимовна Кузьминаҕа, эдэйиигэр Туяра Эдуардовна Кузьминаҕа уонна бары аймахтарыгар эдэйиэ Саргылана Егоровна Атласова, убайдара Андриан Егорович, Андрей Егорович, Егор Егорович Герасимовтар дьиэ кэргэттэрэ.
- Күндү бырааттара, убайдара Герасимов Дьулустан Эдуардович сохуччу олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Ларисаҕа, оҕолорутар, ийэтигэр Вера Трофимовнаҕа, эдэйиигэр Туяраҕа, күүгэттэригэр Василийга эдэйиэрэ Таисия Николаевна, Айыына, Настя, Олег Платоновтар дьиэ кэргэттэрэ.

Биһиэхэ суруйаллар

"Норуот күүһэ – көмүөл күүһэ"

Кыгаанах нөҥүлүөгэр нөҥүлүөннүө, олохтоох дьаһалта, спонсор кыттыыларынан үбүлүнэр олохтоох инициатива талыы бырайыактан өйүүр куонкуруска кыттарга туһуламмыт нөҥүлүөк уопсай мунньаҕа аастыт сыл сэтинньи ыйын 1 күнүгэр, "Түҥүлгэ" норуот айымныытын дьиэтигэр ыытыллыыбыта.

Инники сыллаарга тардыллыыбыт сайыаны уу ситиһэ нөҥүлүөктүт сорох учаастагар сиэ- хото тиийбэтин, ерөмүөннэ наадыйарын, үйүн кыһыны сибиэһэй оҕуруот аһыыр туоруур сыалтан, оҕуруоту олгомнук олордоро, нөҥүлүөк тас көстүүтэ туһалаах буоларыгар тэриллэтэр, чаанньай дьиэлэр тастарын көҕөрлүүгэ, хаһаайыстыбаннай наадаларга туттарга уу улахан суоллааҕын ыйан туран, нөҥүлүөк баһылыга Е.Н.Потапов сайыаны водопровод оромуогун бырайыактан таларга этии киллэрбитин, мунньах кыттыылаахтара 100% ылынныллар.

"Норуот күүһэ – көмүөл күүһэ". Бары бинир сомоҕо буолан нөҥүлүөктүт сайыарын туһугар улэлиирэ, туруларга тоҕоостоох кэм кэлбитин хас биирдии нөҥүлүөк олохтооҕо бу мунньахтан ойуоран барыыта саарбахтаммат.

А. ПОНОМАРЕВА.

Мутугдай нөҥүлүөгүн олохтоохо, тапталлаах убайдара, бырааттара, күндү аймахтара
ОКОНЕШНИКОВ Семен Егорович
бу дьыл, олунньу 3 күнүгэр ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын бары билэр дьоҥутар, табаарыстарыгар курутуйан туран ыытыннэрэбит.

Биирэ төрөөбүттэрэ, аймахтара.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:
- Мутугдай нөҥүлүөгүн олохтоохо, биирэ үөрэммит табаарыстара Оконешников Семен Егорович сохуччу олохтон туораабытынан, кэргэнигэр, оҕолорутар, биирэ төрөөбүттэригэр, чугас аймахтарыгар учуутала Варвара Константиновна, биирэ үөрэммит оҕолоро.
- Тапталлаах ыыраҥа Оконешников Семен Егорович олохтон туораабытынан, убайыгар Николай Егоровичка кэргэнэ, Любовь Николаевна, Макаровтар, Яковлевтар, Даниловтар, Колесовтар, Голиковтар.

ООО МКК
Денежный поток
Предлагает заем
ПЕНСИОННЫЙ
БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Рассмотрение заявки до 30 минут
Адрес агента: с.Чурапча, ул.Ленина 51
Режим работы: пнд-пт с 9-00 до 17-00
тел. 8(41151)4-24-11
Условия займа: процентная ставка 66% годовых, комиссия за выдачу 5% от суммы выдачи, сумма займа от 30 000 – 200 000 рублей, срок 3, 6, 12, 18, 24, 36 месяцев, заем предоставляется в российских рублях, платежи помещают по договору ежемесячно отличаются суммой займа равными частями, сумма начисленных процентов по остатку задолженности. Требования заемщикам – возраст от 21 до 73 лет, наличие паспорта. Обеспечение займа – не требуется. В случае просрочки проценты на сумму долга начисляются, штраф за неисполнение обязательств 20% годовых от суммы просроченной задолженности.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежный поток», 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе д.17, офис 217, ОГРН 1131402033060, ИНН/КПП 1402072969/140201001. Сведения о записи в реестре МФО №651503000006002. Реклама

Тапталлаах кэргэним, аҕабыт, эҥэбит; үрдүк категориялаах хирург-травматолог,Чурапчы нөҥүлүөгүн бочуоттаах гражданина, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлүөх бырааһа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин дорообуйа харыстабылыгар туйгуна
ГОГОЛЕВ Василий Андреевич
бу дьыл, олунньу 5 күнүгэр сохумардык олохтон туораабытын аймахтарыгар, табаарыстарыгар, чугас дьоҥутар дириҥник курутуйан туран ыытыннэрэбит.

Кэргэн, оҕолоро, сиэнэрэ.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:
-Чурапчы нөҥүлүөгүн олохтоохо, "Чурапчы сэлиэнньэтин" бочуоттаах гражданина Гоголев Василий Андреевич олохтон туораабытынан кэргэнигэр, оҕолорутар, сиэнэригэр, бары чугас аймахтарыгар "Чурапчы нөҥүлүөгэ" МТ дьаһалтата.
- Ыҥырыллыыр, күндүтүк саныыр коллегалара, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлүөх бырааһа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин дорообуйа харыстабылыгар туйгуна, мэлдьи сүбэлиир-амалыыр, көмө-тирэх буолар киһитигэр Гоголев Василий Андреевич сохумардык, хомолтолоохтук олохтон туораабытынан, кэргэнигэр, оҕолорутар, сиэнэригэр, чугас дьоннорутар Таатта араҥы кинн балыыһа хирургическай отделениетын коллектива.
- Күндү күүгэттэрэ Гоголев Василий Андреевич сохумардык олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Антонина Иннокентьевнаҕа, оҕолорутар, сиэнэригэр, бары аймахтарыгар, чугас дьоҥутар бары Платоновтар.
- Үгүс сыллаарга ыкса үлэлэһэн коллегаларын кэриэтэ саныыр, улахан ньоолуур убаастыыр кийиппэрэ, П.Н. Соколынников аатынан Чурапчы улууһунааҕы кинн балыыһа хирург бырааһа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлүөх бырааһа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин дорообуйа харыстабылыгар туйгуна, Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтоохо, улуус боростобиитэлиитэх уоранньар депутатынан үтүө суобастаахтык үлэлэбит Гоголев Василий Андреевич олус сохумардык, хомолтолоохтук олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Антонина Иннокентьевнаҕа, оҕолорутар, сиэнэригэр, бары аймахтарыгар, коллегаларыгар Россия И/ДьМ Чурапчы улууһунааҕы отделын сэлиитэлэ, личнай составка, бэтэрээннэриин сэбиэтэ.
- Тапталлаах кэргэнэ Гоголев Василий Андреевич сохумардык олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Антонина Иннокентьевнаҕа, оҕолорутар, сиэнэригэр Чурапчы орто оскуолатын 1979с. выпуск 10-с "б" кылааһа.
- Тапталлаах кэргэнэ, аҕалара, эҥэлэрэ Гоголев Василий Андреевич олохтон туораабытынан чугас дьоҥутар, аймахтарыгарА.А. Захаров, Р.А. Захаров дьиэ кэргэттэрэ.

Баһылыктаах редактор – А.А. ЗАХАРОВ.
Эдиэтэлэр сэкирэтэрэ, сүрүк сэдэтэ – А.Н. ЗАХАРОВА.
Экономика, тыа хаһаайыстыбатын отдела – А.М. СЛЕПЦОВ.
Корреспондентар – С.А. ЖЕНДРИНСКЭЙ, М.В. ПЕТРОВА.
Таҥаччы – Л.К. ПОПОВА.
Бочуотунньы – Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Тэрийэн таһаараан-ыытар: СР Правительствата, Чурапчы улууһун "Саҥа олох" редакционнай-издательскай холбоһук автономнай учреждение. Российскай Федерация Роскомнадзор СР управлена ыытыллар 2012 с. күлүн туһаҕа 15 күнүгэр регистрацияламмыт нөмөрэ – ПИ №ТУ14-0238.

Редакция, издатель, адаарыыта: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор – 41-332, отделлар – 41-265, 41-368. E-mail: sanaolch@mail.ru, сайт: sanaolch.ru, instagram: @sanaolch

Бэчээкэ сакаас: № 9 (11465). Хаамыы: 1 бэч. гынан. Тираж 1325. Хаһыат сыаната: 10 сом.

Саҥа олох

Автор-суруйар эмиэ редакция позициятыгар мотивы оҥоруллубатах. Суруйааччы ыытыллар материалларын чэпчэкитэ хаастар уос биэрэ суох.

Хаһыат бэчээкэ бэриллэр графига: 16 ч 00 м. Бэчээкэ бэриллибит: 16 ч 00 м. "Саҥа олох" редакционнай-издательскай холбоһукка 05.02.2018 с. офсетка бэчээттэнэ. Типография адаарыыта: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Индекс: 54907. Хаһыат надыгэлэҕэ иккитэ: оптуоруннньукка, баатынэҕэ тахсар.